



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION  
NOVEMBER 2019

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE: LEPHEPHE I  
SEPEDI FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER I**

**MARKING GUIDELINES**

Nako: diiri tše 2½

100 meputso

---

**These marking guidelines are prepared for use by examiners and sub-examiners, all of whom are required to attend a standardisation meeting to ensure that the guidelines are consistently interpreted and applied in the marking of candidates' scripts.**

**The IEB will not enter into any discussions or correspondence about any marking guidelines. It is acknowledged that there may be different views about some matters of emphasis or detail in the guidelines. It is also recognised that, without the benefit of attendance at a standardisation meeting, there may be different interpretations of the application of the marking guidelines.**

---

## KAROLO YA A TEKATLHALOGANYO

### POTŠIŠO YA 1

- 1.1 1.1.1 Go se theeletše.
- 1.1.2 O be a nyaka go tšweletša kgopolo ya gore o be a sa thuše ka selo mabapi le mediro ya ka gae / o be a no dula a sa dire selo / o be a no iketla.
- 1.1.3 Mohlolo.
- 1.1.4 O be a na le mengwaga ye lesometharo / 13.
- 1.1.5 Ba hlokile ngwana lebaka le letelele gomme ge ba fiwa ngwana ba mo rea Ntebo ka ge ba ile ba rothiša keledi ya lethabo gomme ba leboga.
- 1.1.6 Le hlotšwe ke bolwetši bja pelo.
- 1.1.7 Mosadi wa go se belege.
- 1.1.8 Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:
- Maikutlo a manyami / maswabi / pefelo.
  - Ga go na motho yoo a beakanyetšago motho yo mongwe bophelo ka ntle le Modimo. / Mantšu a mosadi yo a a boletšego a bohloko kudu ka ge bophelo bo tsebja ke Modimo. / Polelo ya seboledi seo e be e befediša ebile e hlaba pelo.
- 1.1.9
- O tladišše bašemanyana le basetsana ka gabo ba lale ba enwa mabjala. / O fetošitše lapa la gabo thabene.
  - Baagišani ba letše ba hlobegile boroko gomme ba tšhaba go mo kgala ka ge ba tseba gore ke kgwara.
- 1.1.10 Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:
- Batho bao ba katago batho ba bangwe ba swanetše gore ba ahlolwe kgolegong bophelo ka moka ebile ba se ke ba ba le tokelo ya parolo. / Ba ahlolwe lehu.
  - Ba kgaolwe ditho tša bona.
- 1.1.11 O šupa gore o be a itaola.
- 1.1.12 Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:
- Ke be ke tla ikoba gomme ka botša batswadi ba ka. / Ke be ke tla bega tiragalo ye maphodiseng. / Ke be ke tla kgopela keletšo go barutiši ba ka. / Ke be ke tla ya kliniking / sepetlele / ngakeng go hlahlobja ge e ba ga ke a fetetšwa malwetši a thobalano.

- 1.1.13 Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:
- Ga se tshwanelo ka gore nnete e tlo tšwa letšatši le lengwe gomme seo sa ba kweša bohloko bja go fetelela. / Batswadi ba gago ba ka se sa go tshepa.
- 1.1.14 Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:
- Moipolai ga a llelwe, selo sa gagwe ke moropa. [Karolo ya mathomo le yona e lokile.]
  - Ntebo o ipolaile ka go utswetša tatagwe tšhelete yeo nkabego e mo thušitše gore leoto la gagwe le boele sekeng.
- 1.1.15 Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:
- Ba ka be ba nyaka gore batswadi ba bona ba ke ba iphe nako ya go dula nabo gomme ba ba šetše. / Ngwana a ka be a hloka lerato la motswadi yo mongwe, gomme a ntšhetša maikutlo a gagwe a kgakanego go yoo a mo fago lerato sebakeng sa amogela lerato leo a le hwetšago.
- 1.1.16 Barutwana ba tla fa dikarabo tša go fapana. Mohlala:
- Ntebo, hlompha tatago, o tšee dikeletšo tša gagwe gore o tle o be le bokamoso bjo bobotse.
- 1.2 1.2.1 2020.
- 1.2.2 Motho ke yena a swanetšego go ipotša gore o nyaka eng ga a nyake eng gomme a leke ka maatla go hwetša bophelo bjoo a bo nyakago. / Dilo tše botse goba tše mpe motho o a itirela.
- 1.2.3 Ngwala lenaneo la go beakanya dilo tšeo o nyakago go di fetola bophelong le tšeo o nyakago go di fihlelela gomme o šome kudu gore o atlege.
- 1.2.4 Halala – A lethabo
- 1.2.5 Ba thabetše gore ba tlo hwetša monyetla wa go fetoga, ba phošolle diphošo tšeo ba di dirilego ngwaga wo o fetilego / ba dire dilo gabotse.
- 1.2.6 Tshwantšhišo – Go swantšha / e bapetšwa ngwaga wo mofsa le go ngwala puku ye mpsha.
- 1.2.7 Lehono / mamohla / naase.
- 1.2.8 O šupa gore motho a dire dilo gabotse ngwageng wo. / Motho a phele gabotse.

## KAROLO YA B KAKARETŠO

### POTŠIŠO YA 2

Go swaiwa diphošo tše hlano tša mathomo tša mopeleto le polelo, go tloga moo diphošo tša mongwalelo di hlokomologwe gomme go latišišwe kgopolokgolo.

#### Sekala:

Mongwalelo = 3

Dintlha = 7

Kakaretšo ya moithuti e swanetše go ba le tše:

- Bafsa ba ba šomago gabotse ebile ba gola gabotse ba itlwaeditše go phela ka sekoloto.
- Ge ba amogela mogolo, ba o šomiša bošaedi, ga ba boloke selo.
- Mohla wa mathata ba kitimela dikolotong.
- Ba bangwe ba reka diaparo tša go bitša tšhelete ye ntši ka sekoloto.
- Batho ba lehono ba nyaka go bonwa gomme se se dira gore bafsa ba reke dikoloi tša go bitša tšhelete ya godimo ka sekoloto.
- Ba lebala gore koloi e na le dinyakwa tše dingwe tša go sepelelana le yona bjalo ka; inšorentshe, petrole, bjalo le bjalo.
- Sekoloto sa koloi ga se sa swanela go feta sekoloto sa ntlo ka gore boleng bja ntlo bo oketšega ngwaga ka ngwaga mola boleng bja koloi bo fokotšega ngwaga ka ngwaga.
- Bafsa ga ba nyake go lefela inšorentshe mola e le gore e ka ba thuša tšatši la mathata.

	<b>Bokgoni bjo bo botsebotse</b>	<b>Bokgoni bjo bo botse kudu</b>	<b>Bokgoni bja go kgotsofatša</b>	<b>Bokgoni bjo bo lekanego</b>	<b>Bokgoni bja go se kgahlīše</b>	<b>Bokgoni bja go se kgotsofatše</b>
<b>Kelo</b>	<b>9–10</b>	<b>7–8</b>	<b>5–6</b>	<b>3–4</b>	<b>1–2</b>	<b>0</b>
<b>Dikgopolo</b>	E akaretša kgopolo-kgolo yeo e bontšhi-tšwego ka bokgwari.	E akaretša kgopolo-kgolo yeo e beakantšhi-tšwego botse.	E akaretša kgopolo yeo e laetšago kwešišo.	E akaretša kgopolo ye e lekanetšego.	Ga e kwešišege, ga se ya beakantšhwa gabotse.	E hlakahlakane, ga e bontšhe bokgwari, e ngwadilwe ka go se kwešišege.
<b>Polelo le setaele</b>	Polelo ye e nonnego kudu ya maleba. Ga go boeletšwe mantšu. Mopeleto wa nnete.	Polelo ye e nonnego ya maleba le mopeleto wa nnete.	Polelo ya maleba ya go nona le mopeleto wa maleba.	Polelo ya maleba go rothela mantšu ao a boeletšwago.	Polelo ya go se kgahlīše le mopeleto wa diphošo.	Polelo ga e kwešišege le mopeleto wa go tlala diphošo.

## **KAROLO YA C THETO**

### **POTŠIŠO YA 3**

#### **SERETO SEO SE SEGO SA BONWA**

- 3.1 Temanatheto ya mathomo e bolela ka lefase le re phelago mo go lona.  
Temanatheto ya bobedi le ya boraro di bolela ka legodimong mo re yago ge re hlokofala.
- 3.2
- "go" le "le"
  - Go tliša mošito
- 3.3 le
- 3.4 Ke Modimo – Moreti o re kgoši ya gona ke e tee fela, ya mosa le mogau, ke Modimo fela woo a nago le mosa le mogau.
- 3.5
- Leo le lego gona, gona lehu ke lephelo.
  - Bophelo bjo bo sa felego.
- 3.6 Go gatelela molaetša / dikgopolo.

## POTŠIŠO YA 4

### DIRETO TŠEO DI BONWEGO

- 4.1 4.1.1
- Sonete ya Sepedi.
  - Se na le methalotheto ye 14.
  - Methalotheto ye 12 ya mathomo ke tshwantšho mola methalotheto ye mebedi ya mafelelo e le tirišo.

4.1.2

a	}	e lego	ke
b			eng
b			eng
a			ke

- 4.1.3
- Kelelothallo / entšampemente.
  - Kgopolo yeo e tšweleditšwego mothalothetong wa 3 e tšwetšwa pele mothalothetong wa 4.

4.1.4 Go laetša tlhompho go Modimo. / E emetše Modimo.

- 4.1.5
- Phate e ka ba mokgopa wa go dula.
  - Phate e ka ba gape lehlotlo / lepara la go ikokotlela ge o sepela.

4.2 4.2.1 (a) Moko ke kgopolokgolo / tabakgolo ya sereto.

- (b)
- Moreti o reta bobotse bja moratiwa wa gagwe. (Tebatšo)
  - O re moratiwa wa gagwe o na le mantšu a mabotse ebile o kgahlwa ke ka mokgwa wo a sepelago ka gona.
  - O re o mo kgahlile letšatši la mathomo a kopana le yena.

- 4.2.2
- 6. go sepela ka go iketla.
  - 12. o bolela mantšu a mabotse.

- 4.2.3
- Ngwan'a.
  - Gore mothalotheto o balege ka lebelo.
  - Go tšweletša maikutlo. [Mohola o tee fela]

4.2.4 Go kgokaganya dikgopolo. / Go gatelela dikgopolo.

4.2.5 Moya wa lethabo / kgahlego.

## KAROLO YA D THUTAPOLELO

### POTŠIŠO YA 5

- 5.1 5.1.1 Mabollelo / dipampiri / maphephe / dikuranta [Tše pedi fela]
- 5.1.2 C Manyami
- 5.1.3 Modirišogo
- 5.1.4 Ruta.
- 5.1.5 Re šomile ruri.
- 5.1.6 Barutwana ba tla fa mafoko a go fapana. Mohlala:
- (a) Ke thuša ka mešomo ya ka gae.
- (b) Ke thuša go apea dijo tša mosegare.
- 5.2 5.2.1
- Go apea.
  - Go hlwekiša.
  - Go leša ngwana [Tše pedi fela]
- 5.2.2 Sekolong – Barutwana ba tla fa mafoko a go fapana. Mohlala:  
Sekolo se tšwile.
- 5.2.3 Mothofatšo.
- 5.2.4 Bomme – Barutwana ba tla bopa mafoko a go fapana. Mohlala:  
Ge bomme ba etšwa mošomong ba fihla ba lapile.
- 5.2.5 Leina kgopolo – O ka se kgone go bo bona goba go bo swara.
- 5.2.6 le lešweu – Lehlaodi la mmala.
- 5.2.7 Legoro la 1 / Mo-  
Ga le tšee hlogo ya leina le, Mo- (ka lebaka la tengwafatšo).
- 5.2.8 Yena / nna  
Lešalašala

5.3 5.3.1 Pasari ya NSFAS.

5.3.2 Go gatelela molaetša / go gatelela boemo / lefelo.

- 5.3.3
- Difonte tša go fapana
  - Diswantšho

- 5.3.4
- Kholetšhe / Yunibesithi / Theknikhone [E tee fela]
  - Ga go na lentšu la maleba la Sepedi.

5.3.5 Atrese / dinomoro tša mogala / *website* [E tee fela]

**Palomoka: 100 meputso**